



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 26. juna 2018. godine.

Broj: 01-759/2
Podgorica, 29.06.2018. godine



Milo Đukanović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 26.juna 2018. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU*

Član 1

U Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu* ("Službeni list CG", broj 34/14) u članu 4 stav 1 riječi: „(u daljem tekstu: mjere zaštite)“ brišu se.

St. 2, 3 i 4 brišu se.

Član 2

U nazivu člana 6 i u stavu 1 poslije riječi „zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 3

U članu 8 stav 1 alineja 5 poslije riječi „kancerogene“ dodaju se riječi: “ili mutagene”.

Alineja 6 mijenja se i glasi:

„ - mjere zaštite i zdravlja na radu su dio prevencije i preduzimaju se u cilju poboljšanja zaštite i/ili higijene i/ili zdravlja zaposlenog;“.

Poslije alineje 8 dodaje se 5 novih alineja koje glase:

„- **zaposleni** je lice koje radi kod poslodavca po osnovu ugovora o radu, uključujući lice koje se osposobljava za rad i pripravnik, kao i svako lice koje po bilo kom pravnom osnovu obavlja rad kod poslodavca;

- **prevencija** su svi koraci i/ili mjere zaštite i zdravlja na radu koje se preduzimaju ili planiraju na svim nivoima rada kod poslodavca, radi sprječavanja ili smanjivanja rizika po život i zdravlje zaposlenih;

- **privremena ili pokretna gradilišta** (u daljem tekstu: gradilišta), u smislu ovog zakona su sva gradilišta na kojima se izvode građevinski radovi, osim radova koji se odnose na bušenje i vađenje minerala u ekstraktivnoj industriji;

- **investitor** je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice za čije potrebe se izvode građevinski i/ili građevinsko-zanatski radovi;

- **izvođač radova** je pravno lice ili preduzetnik koje izvodi građevinske i/ili građevinsko-zanatske radove.“

Član 4

U članu 9 stav 1 riječi: “propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata” zamjenjuju se riječima: „propisima o izgradnji objekata“, a poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 5

Poslije člana 9 dodaje se pet novih članova koji glase:

„Određivanje koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu

Član 9a

Investitor je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu kad radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača radova.

Investitor je dužan da odredi koordinatora(e) za zaštitu i zdravlje na radu posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova.

Koordinator za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta (u daljem tekstu: koordinator u fazi izrade projekta) je lice zaposleno kod poslodavca koje investitor u skladu sa zakonom pisanim putem odredi da obavlja poslove propisane ovim zakonom.

Koordinator za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova (u daljem tekstu: koordinator u fazi izvođenja radova) je lice zaposleno kod poslodavca koje investitor u skladu sa zakonom pisanim putem odredi da obavlja poslove propisane ovim zakonom.

Određivanje koordinatora u fazi izrade projekta

Član 9b

Investitor je dužan da za koordinatora u fazi izrade projekta, odredi lice koje u skladu sa propisima o izgradnji objekata ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije i ima položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izrade projekta.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, za koordinatora u fazi izrade projekta investitor može da odredi lice koje ima:

- visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera;
- najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
- položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu; i
- položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izrade projekta.

Lica koja su na poslovima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u građevinskoj djelatnosti provela najmanje pet godina nijesu dužna da polažu stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izrade projekta, ako:

- imaju visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera; ili
- imaju naučni stepen magistra ili doktora nauka tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera; ili
- su inspektori koji su vršili nadzor nad zaštitom na radu.

Određivanje koordinatora u fazi izvođenja radova

Član 9c

Investitor je dužan da za koordinatora u fazi izvođenja radova, odredi lice koje u skladu sa propisima o izgradnji objekata ispunjava uslove za građenje objekta i ima položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izvođenja radova.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, za koordinatora u fazi izvođenja radova investitor može da odredi lice koje ima:

- visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera;
- najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
- položen stručni ispit iz oblasti zaštite i zdravlja na radu; i

- položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izvođenja radova.
Lica koja su na poslovima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u građevinskoj djelatnosti provela najmanje pet godina nijesu dužna da polažu stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora u fazi izvođenja radova, ako:

- imaju visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera; ili
- imaju naučni stepen magistra ili doktora nauka tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog smjera; ili
- su inspektori koji su vršili nadzor nad zaštitom na radu.

Investitor za koordinatora u fazi izvođenja radova ne smije da odredi lice koje je zaposleno kod izvođača radova na tom gradilištu.

Polaganje stručnog ispita za koordinate za zaštitu i zdravlje na radu

Član 9d

Uslove, program i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova, kao i visinu troškova za polaganje tih ispita, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Odgovornost investitora

Član 9e

Određivanje koordinatora u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova, za obavljanje poslova iz čl. 49b i 49d ovog zakona, investitora ne oslobađa odgovornosti koju ima u vezi sa obavljanjem tih poslova.

Investitor svoje obaveze i odgovornosti propisane ovim zakonom ne može da prenese na poslodavca."

Član 6

U članu 10 stav 1 mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan da izvrši ispitivanje uslova radne sredine, odnosno da projektovanjem, izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih objekata, korišćenjem i održavanjem tehnoloških procesa rada sa pripadajućim objektima i sredstvima za rad, obezbijedi da se rad zaposlenih obavlja na bezbjedan i zdrav način, a hemijske, fizičke (osim jonizujućih i nejonizujućih zračenja) i biološke materije, eksplozivna atmosfera, azbest, mikroklima i osvjetljenje na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama usklade sa propisanim mjerama zaštite i zdravlja na radu i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i u tim prostorijama.“

U stavu 3 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, a zarez i riječi: „odnosno elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa posebnim zakonom“ brišu se.

Poslije stava 4 dodaju se tri nova stava, koja glase:

„Investitor je dužan da kopiju prijave iz stava 4 ovog člana posjeduje na gradilištu, a u slučaju bilo kakve promjene da ažurira prijavu.

Investitor je dužan da ažuriranu prijavu iz stava 5 ovog člana dostavi Inspekciji rada najkasnije u roku od pet dana od dana ažuriranja, a kopiju ažurirane prijave posjeduje na gradilištu.

Oblik i sadržaj prijave iz stava 4 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.“

Član 7

Poslije člana 10 dodaje se novi član koji glasi:

„Plan mjera zaštite i zdravlja na radu

Član 10a

Poslodavac je dužan da obezbijedi da se izvrše izmjene ili dopune plana mjera zaštite i zdravlja na radu ukoliko nastupe okolnosti (razlozi) koji utiču na sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu na gradilištu, i to najkasnije pet dana prije početka obavljanja radova.

Pod okolnostima (razlozima) iz stava 1 ovog člana podrazumijevaju se, naročito:

- promjena tehničke dokumentacije;
- promjena tehnologije građenja (izvođenja radova);
- ako planom mjera zaštite i zdravlja na radu nijesu obuhvaćeni radovi koji planiraju da se izvode tokom građenja objekta;
- zahtjev koordinatora u fazi izvođenja radova;
- na zahtjev inspektora.

Svi poslodavci na gradilištu su dužni da se upoznaju sa planom mjera zaštite i zdravlja na radu, odnosno njegovim izmjenama i dopunama.

Sadržaj plana mjera zaštite i zdravlja na radu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada."

Član 8

U članu 11 stav 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ briše se tačka i dodaju riječi: „i zdravlja na radu.“

Član 9

U članu 12 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 10

U nazivu člana 13 i uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U tački 2 riječ „štetnosti“ zamjenjuje se riječima: „materija, eksplozivne atmosfere, azbesta,“.

U tački 5 poslije riječi: „mjera zaštite“, briše se tačka zarez i dodaju riječi: „i zdravlja na radu;“.

Član 11

U nazivu člana 14 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U stavu 1 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, a poslije riječi „zaposlenih“ dodaju se riječi: „za bezbjedan i zdrav rad (u daljem tekstu: osposobljavanje zaposlenih)“.

U stavu 3 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 12

Poslije člana 14 dodaje se novi član koji glasi:

„Saradnja poslodavca sa koordinatorima i drugim poslodavcima

Član 14a

Poslodavac je dužan da pri izvođenju radova na gradilištu postupa po pisanim uputstvima koja dobija od koordinatora u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova, kao i da saraduje sa drugim poslodavcima u primjeni mjera zaštite i zdravlja na radu.“

Član 13

Naziv člana 15 mijenja se i glasi:

„Sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu i opštih načela prevencije“.

U uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „sljedeća“ dodaje se riječ „opšta“.

Alineja 8 mijenja se i glasi:

„ - davanje prednosti kolektivnim mjerama zaštite i zdravlja na radu u odnosu na individualne mjere zaštite;“.

Član 14

U članu 16 stav 1 poslije riječi „uređuje“ dodaje se riječ „opštim“.

U stavu 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, poslije riječi „osposobljavanja“ dodaje se riječ „zaposlenih“, a riječi: „zaposlenih za bezbjedan rad“ brišu se.

Član 15

U članu 17 stav 1 mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan da donese i posjeduje akt o procjeni rizika, za sva radna mjesta procijeni rizike, utvrdi način i mjere za otklanjanje rizika i obezbijedi njihovo sprovođenje.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Akt o procjeni rizika je akt koji sadrži opis procesa rada sa procjenom (ocjenom) rizika od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i kojim se utvrđuju mjere zaštite i zdravlja na radu u cilju poboljšanja zaštite i zdravlja na radu.“

U stavu 2 poslije riječi „rizikom,“ dodaju se riječi: „odnosno posebnim uslovima rada,“.

U stavu 4 alineja 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Alineja 6 mijenja se i glasi:

„- kad rezultati praćenja zdravstvenog stanja zaposlenog pokažu da je to neophodno.“.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan da zaposlene upozna sa aktom o procjeni rizika i učini ga dostupnim zaposlenima.“

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4, 5 i 6.

Član 16

U članu 18 st. 1 i 3 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U stavu 2 poslije riječi „bezbjedan“ dodaju se riječi: „i zdrav“.

Član 17

Naziv člana 20 mijenja se i glasi:

“Osposobljavanje zaposlenih i provjera osposobljenosti”.

U st. 1 i 2 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se.

U stavu 4 poslije riječi: „programu osposobljavanja“ dodaje se riječ „zaposlenih“.

U stavu 5 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se, a poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U stavu 6 riječi: „za bezbjedan rad“ zamjenjuju se riječima: „zaštite i zdravlja na radu“.

U st. 7, 8 i 9 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se.

Član 18

U članu 22 stav 1 poslije riječi: „zaposlenih kod“ dodaju se riječi: „tog i“.

U stavu 2 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 19

U članu 23 stav 1 alineja 1 poslije riječi „radu,“ dodaje se riječ “prevenciji,“, a poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U stavu 3 alineja 1 poslije riječi „rizika“ dodaju se zarez i riječ „prevenciji“ a poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U alineji 2 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 20

U nazivu člana 24 poslije riječi „saradnja“ dodaju se riječi: „i konsultovanje“.

U uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „sarađuju“ dodaju se riječi: „i konsultuju se“.

U stavu 1 al. 3 i 4 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U alineji 9 poslije riječi „osposobljavanja“ dodaje se riječ „zaposlenih“, a riječi: „iz zaštite i zdravlja na radu“ brišu se.

Član 21

Član 26 mijenja se i glasi:

„Zaposleni, odnosno predstavnici zaposlenih ne smiju da budu dovedeni u nepovoljniji položaj zbog obavljanja poslova u smislu člana 24 ovog zakona.

Zaposleni kod poslodavca imaju pravo da izaberu jednog ili više predstavnika zaposlenih.

Postupak izbora, način rada i broj predstavnika zaposlenih kod poslodavca, kao i njihov odnos sa sindikatom uređuje se kolektivnim ugovorom.

Poslodavac je dužan da najmanje jednom predstavniku zaposlenih omogući odgovarajuće odsustvo sa rada u trajanju od najmanje pet časova rada mjesečno, uz nadoknadu zarade i da pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu.“

Član 22

U članu 27 stav 1 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U st. 2 i 4 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 23

U članu 29 stav 1 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu.“.

Član 24

U članu 32 stav 1 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 25

U članu 33 stav 1 al. 2 i 3 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“

Član 26

U članu 35 stav 1 alineja 1 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, a poslije riječi „sarađuje“ dodaju se riječi: „i konsultuje se“.

U alineji 3 poslije riječi „sarađuje“ dodaju se riječi: „i konsultuje se“, a riječi: „bezbjedne uslove za rad“ zamjenjuju se riječima: „uslove za bezbjedan i zdrav rad.“.

U stavu 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 27

U članu 37 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 28

Član 38 mijenja se i glasi:

„Poslodavac je dužan da organizuje stručne poslove u zavisnosti od organizacije, prirode i obima procesa rada, broja zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broja radnih smjena, procijenjenih rizika i broja lokacijski odvojenih jedinica, na način da odredi iz reda svojih zaposlenih stručno lice ili organizuje stručnu sužbu za poslove zaštite i zdravlja na radu (u daljem tekstu: stručna služba).

Stručno lice za poslove zaštite i zdravlja na radu je lice koje ima visoku stručnu spremu tehničkog i/ili tehničko-tehnološkog i drugog odgovarajućeg smjera, godinu dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za poslove zaštite i zdravlja na radu u odgovarajućoj djelatnosti, koje poslodavac odredi u pisanoj formi.

Poslodavac je dužan da angažuje pravno lice ili preduzetnika koji ima ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova, ako obavljanje tih poslova zbog nedovoljnog broja stručnih lica iz reda svojih zaposlenih, ne može da organizuje na način propisan stavom 1 ovog člana.

Stručna služba odnosno, stručno lice ne može da obavlja stručne poslove za druge poslodavce.

Poslodavac je odgovaran za zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih bez obzira na način organizovanja i obavljanja stručnih poslova.”

Član 29

U članu 39 stav 2 riječ „obezbjedi“ zamjenjuje se riječju „omogućiti“, a poslije riječi „znanja“ briše se tačka i dodaju riječi: „kroz razne oblike usavršavanja.”.

U uvodnoj rečenici stava 6 poslije riječi „ako“ dodaju se riječi:“ ispunjavaju jedan od sljedećih uslova, i to“.

Poslije alineje 4 dodaje se nova alineja koja glasi:
„- imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima izrade propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.“

U stavu 7 poslije riječi „lice“ dodaju se zarez i riječi: „kao i visinu naknade za polaganje stručnog ispita“.

Član 30

U članu 40 stav 1 tačka 4 riječ „štetnosti“ zamjenjuje se riječima: „materija, eksplozivne atmosfere, azbesta,“.

U tački 7 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U tački 8 poslije riječi „bezbjedan“ dodaju se riječi: „i zdrav“.

U tački 9 riječi: „kao i“ brišu se.

U tački 10 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se.

U tački 12 poslije riječi „sarađuje“ dodaje se zarez i riječi: „konsultuje se“.

Član 31

U članu 43 stav 1 tačka 3 riječ „štetnosti“ zamjenjuje se riječima: „materija, eksplozivne atmosfere, azbesta,“.

U tački 4 poslije riječi: „mjera zaštite“ briše se zarez i dodaju riječi: „i zdravlja na radu,“.

U tački 5 poslije riječi „osposobljavanje“ dodaje se riječ „zaposlenih“, a riječi: „za bezbjedan rad zaposlenih“ brišu se.

Član 32

U članu 45 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 33

U članu 46 st. 1 i 2 poslije riječi „zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 34

U članu 47 stav 2 briše se.

Član 35

Član 48 briše se.

Član 36

U članu 49 stav 1 tačka 13 poslije riječi „sarađuje“ dodaju se zarez i riječi: „konsultuje se“.

Član 37

Poslije člana 49 dodaje se novo poglavlje i četiri člana, koji glase:

„ Va. FAZE IZRADE PROJEKTA I IZVOĐENJA RADOVA

Mjere zaštite i zdravlja na radu u fazi pripreme i izrade projekta

Član 49a

Odgovorni projektant, koji u skladu sa propisima o izgradnji objekata rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini je dužan da u svim fazama pripreme i izrade projekta, uzima u obzir mjere zaštite i zdravlja na radu i opšta načela prevencije iz čl. 13 i 15 ovog zakona, posebno kad:

- odlučuje o arhitektonskim, tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rješenjima, u cilju planiranja različitih aktivnosti ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim; i

- procjenjuje vrijeme potrebno za završetak tih radova ili faza radova.

Odgovorni projektant je dužan da u svim fazama pripreme i izrade projekta, vodi računa o sadržini plana mjera zaštite i zdravlja na radu i prateće dokumentacije, kao i njegovim izmjenama.

Poslovi koordinatora u fazi izrade projekta

Član 49b

Koordinator u fazi izrade projekta obavlja poslove:

- koordinacije primjene mjera zaštite i zdravlja na radu u postupcima i opštim načelima prevencije iz čl. 13 i 15 ovog zakona;

- izrade ili obezbjeđenja izrade plana mjera zaštite i zdravlja na radu kojim je određeno uređenje gradilišta i mjere zaštite i zdravlja na radu na tom gradilištu uz uzimanje u obzir industrijskih aktivnosti u blizini i na gradilištu;

- pripreme dokumenata koja, u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu koje je potrebno da se uzmu u obzir u toku izvođenja svih daljih radova (upotreba, održavanje, rušenje objekata i sl.).

Mjere zaštite i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Član 49c

Za vrijeme izvođenja radova na gradilištu, primjenjuju se mjere zaštite i zdravlja na radu, a naročito mjere koje se odnose na:

- održavanje uređenosti i zadovoljavajućeg nivoa čistoće gradilišta;
- izbor lokacija radnih mjesta i obezbjeđivanje dostupnosti tim radnim mjestima određivanjem saobraćajnih površina, prolaza, prelaza i sl., za zaposlene i sredstva za rad;
- utvrđivanje uslova pod kojima se radi sa različitim materijalima;
- održavanje u ispravnom stanju sredstava za rad i sprovođenje prethodnih i periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, u cilju obezbjeđivanja mjera zaštite i zdravlja na radu na gradilištu;
- planiranje i utvrđivanje površina i lokacija za skladištenje različitih materijala, a naročito opasnih materija;
- usklađivanje vremena potrebnog za izvođenje pojedinih vrsta i faza radova saglasno dinamici izvođenja radova na gradilištu;

-
- saradnju između svih poslodavaca na gradilištu; i
- industrijske aktivnosti unutar ili u blizini gradilišta.

Poslovi koordinatora u fazi izvođenja radova

Član 49d

Koordinator u fazi izvođenja radova obavlja poslove:

- koordinacije primjene opštih načela prevencije u slučajevima kad se odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rješenjima u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim i kad se procjenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
- koordinacije realizovanja planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbijedi da poslodavci dosljedno primjenjuju mjere zaštite i zdravlja na radu i mjere iz plana mjera zaštite i zdravlja na radu, gdje je to neophodno;
- vršenja i obezbjeđenja vršenja izmjena ili dopuna plana mjera zaštite i zdravlja na radu i prateće dokumentacije i obezbjeđivanje podataka potrebnih da se izvrše te izmjene i dopune, uzimanjem u obzir nastalih promjena na gradilištu;
- organizovanja saradnje i međusobnog obavještanja svih poslodavaca koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vršenje koordinacije njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mjera zaštite i zdravlja na radu radi sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom;
- obezbjeđivanja da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa planom mjera zaštite i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmjenama ili dopunama;
- koordiniranja radova u cilju pravilnog izvođenja planiranih aktivnosti;
- preduzimanja mjera zaštite i zdravlja na radu radi obezbjeđivanja da pristup gradilištu imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište.“

Član 38

U članu 50 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) osposobljenosti zaposlenih;“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Oblik i sadržaj evidencije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.“

Član 39

Naziv člana 53 mijenja se i glasi:

„Inspeksijski nadzor“.

U stavu 1 riječ „Nadzor“ zamjenjuje se riječima: „Inspeksijski nadzor“.

Član 40

U članu 54 stav 1 riječi: „Inspekcija rada“ zamjenjuju se riječima: „organ državne uprave nadležan za poslove rada.“

Stav 3 briše se.

Član 41

U članu 56 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) ne izvrši ispitivanje uslova radne sredine odnosno, da projektovanjem, izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih, korišćenjem i održavanjem tehnoloških procesa rada sa pripadajućim objektima i sredstvima za rad nije obezbijedio da se rad zaposlenih obavlja na bezbjedan i zdrav način, a hemijske, fizičke (osim jonizujućih i nejonizujućih zračenja) i biološke materije, eksplozivna atmosfera, azbest, mikroklima i osvjetljenje na radnim mjestima i u radnim i pomoćnim prostorijama nije uskladio sa propisanim mjerama zaštite i zdravlja na radu i normativima za djelatnost koja se obavlja na tim radnim mjestima i u tim prostorijama (član 10 stav 1);“

U tački 3 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“ a zarez i riječi: „odnosno elaborat o uređenju gradilišta“ brišu se.

U tački 4 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) ne obezbjedi mjere zaštite i zdravlja na radu u svim procesima rada, radi sprječavanja ili smanjivanja rizika po život i zdravlje zaposlenih, u postupcima iz člana 13 stav 1 tač. 1 do 6.“

U tački 5 poslije riječi „uredi“ dodaje se riječ „opštim“.

U tački 6 riječi: „akt o procjeni rizika za sva radna mjesta“ zamjenjuju se riječima: „i ne posjeduje akt o procjeni rizika, za sva radna mjesta ne procijeni rizike“.

U tački 7 riječi: „i promjene djelatnosti (član 17 stav 4 al.3, 4 i 6)“ zamjenjuju se riječima: „i kada rezultati praćenja zdravstvenog stanja zaposlenog pokažu da je to neophodno (član 17 stav 5 al.3, 4 i 6)“.

U tački 8 poslije riječi „bezbjedan“ dodaju se riječi: „i zdrav“.

U tački 10 riječ „nazahtjev“ zamjenjuje se riječima: „na zahtjev“.

U tački 11 poslije riječi „sposobnostima“ dodaju se riječi: „u skladu sa aktom o sistematizaciji“.

U tač. 12 i 13 riječi: „za bezbjedan rad“ brišu se.

U tački 14 poslije riječi: „mjera zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U tački 16 poslije riječi „sarađuje“ dodaju se riječi: „i ne konsultuje se“.

Tačka 18 mijenja se i glasi:

„18) ne omogući najmanje jednom predstavniku zaposlenih odgovarajuće odsustvo sa rada u trajanju od najmanje pet časova rada mjesečno, uz nadoknadu zarade i ne pruži sva potrebna sredstva za obavljanje poslova u vezi zaštite i zdravlja na radu (član 26 stav 4);“.

U tački 21 poslije riječi: „mjerama zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

U tački 23 riječi: „(član 38 stav 2)“ zamjenjuju se riječima: „(član 38 st. 1 i 3)“.

U tački 26 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 42

Poslije člana 56 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Novčana kazna za prekršaj investitora

Član 56a

Novčanom kaznom od 500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj investitor sa svojstvom pravnog lica, ako:

- 1) ne odredi jednog ili više koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu kad radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača (član 9a stav 1);
- 2) ne obezbijedi da se na gradilištu, prije početka radova, izradi plan mjera zaštite i zdravlja na radu (član 10 stav 3);
- 3) ne posjeduje kopiju prijave o početku radova na gradilištu i ne ažurira prijavu o početku radova u slučaju bilo kakve promjene (član 10 stav 5);
- 4) ne dostavi Inspekciji rada ažuriranu prijavu o početku radova najkasnije u roku od pet dana od dana ažuriranja, a kopiju ažurirane prijave ne posjeduje na gradilištu (član 10 stav 6);
- 5) ne obezbijedi da se izvrše izmjene ili dopune plana mjera zaštite i zdravlja na radu, ukoliko nastupe okolnosti (razlozi) koje utiču na sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu na gradilištu, i to najkasnije pet dana prije početka obavljanja radova, naročito uzimajući u obzir okolnosti iz člana 10a stav 2 ovog zakona (član 10a st. 1 i 2);
- 6) u svim fazama pripreme i izrade projekta ne uzima u obzir mjere zaštite i zdravlja na radu i opšta načela prevencije iz čl. 13 i 15 ovog zakona, posebno kada odlučuje o arhitektonskim, tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rješenjima, u cilju planiranja različitih aktivnosti ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim i procjenjuje vrijeme potrebno za završetak tih radova ili faza radova (član 49a stav 1);
- 7) u svim fazama pripreme i izrade projekta ne vodi računa o sadržini plana mjera zaštite i zdravlja na radu i prateće dokumentacije, kao i njegovim izmjenama (član 49a stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i investitor sa svojstvom preduzetnika novčanom kaznom od 300 eura do 12.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se investitor sa svojstvom fizičkog lica novčanom kaznom od 300 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 4.000 eura.

Novčana kazna za prekršaj koordinatora u fazi izrade projekta

Član 56b

Novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj koordinator za izradu projekta ako:

- 1) ne vrši koordinaciju primjene mjera zaštite i zdravlja na radu u postupcima i opštim načelima prevencije iz čl. 13 i 15 ovog zakona (član 49b stav 1 alineja 1);
- 2) ne izradi ili ne obezbijedi izradu plana mjera zaštite i zdravlja na radu kojim je određeno uređenje gradilišta i mjere zaštite i zdravlja na radu na tom gradilištu uz uzimanje u obzir industrijskih aktivnosti u blizini i na gradilištu (član 49b stav 1 alineja 2);
- 3) ne pripremi dokumenta koja, u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu koje je potrebno da se uzmu u obzir u toku izvođenja svih daljih radova (upotreba, održavanje, rušenje objekata i sl.) (član 49b stav 1 alineja 3).

Novčana kazna za prekršaj koordinatora u fazi izvođenja radova

Član 56c

Novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj koordinator za izvođenje radova, ako:

- 1) ne koordinira primjenu opštih načela prevencije u slučajevima kada se odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rješenjima u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim i kada se procjenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova (član 49d stav 1 alineja 1);
- 2) ne vrši i ne obezbjeđuje vršenje izmjena ili dopuna plana mjera zaštite i zdravlja na radu i prateće dokumentacije i ne obezbjeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmjene i dopune, uzimanjem u obzir nastalih promjena na gradilištu (član 49d stav 1 alineja 3);
- 3) ne organizuje saradnju i međusobno obavještavanje svih poslodavaca koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, ne vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mjera zaštite i zdravlja na radu radi sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom (član 49d stav 1 alineja 4);
- 4) ne obezbijedi da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa planom mjera zaštite i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmjenama ili dopunama (član 49d stav 1 alineja 5);
- 5) ne koordinira radove u cilju pravilnog izvođenja planiranih aktivnosti (član 49d stav 1 alineja 6);
- 6) ne preduzima mjere zaštite i zdravlja na radu radi obezbjeđivanja da pristup gradilištu imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište (član 49d stav 1 alineja 7).“

Član 43

U članu 57 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „eura“ dodaju se riječi: „do 2.000 eura“.

U tački 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“.

Član 44

U članu 58 stav 1 tačka 2 poslije riječi: „mjere zaštite“ dodaju se riječi: „i zdravlja na radu“, a poslije riječi „sarađuje“ dodaju se riječi: „i ne konsultuje se“.

U tački 3 poslije riječi „sarađuje“ dodaju se riječi: „i ne konsultuje se“, a riječi: „bezbjedne uslove za rad“ zamjenjuju se riječima: „uslove za bezbjedan i zdrav rad“.

Član 45

Poslije člana 60 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Donošenje podzakonskih akata

Član 60a

Podzakonski akti iz člana 9d ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje rada

Član 60b

Poslodavci su dužni da rad i poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Stupanje na snagu

Član 46

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 19-2/18-1/5
EPA 449 XXVI
Podgorica, 26. jun 2018. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

PREDSJEDNIK
Ivan Brajović

The image shows the official seal of the President of the Parliament of Montenegro, which is circular and contains the text "С Р Н А Г О Р Е С К У П Ш Т И Н А Ц Р Н Е Г О Р Е" and "ПОДГОРИЦА". Next to the seal is a handwritten signature in black ink that reads "Ivan Brajović".

* U ovaj zakon prenesene su Direktiva Savjeta 89/391/EEZ od 12. juna 1989. godine o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja zaposlenih na radu (OJ L br. 183. od 29.6.1989. str.1.), koja je izmijenjena Uredbom (EC) br. 1137/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. godine o prilagođavanju nekih akata za koje se koristi postupak određen u članu 251. Ugovora, Odluka Savjeta 1999/468/ES u vezi sa regulatornim postupkom sa pregledom - Prilagođavanje regulatornom postupku sa pregledom - prvi dio (OJ L br. 311. od 21.11.2008. str.1.) i Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 92/57/EEZ od 24. juna 1992. godine o minimalnim zahtjevima za zaštitu i zdravlje na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.